

5742

f 2-0-0 inv

A13/9/11

REC  
C. 29/11/49

74

Phapha, Maphapha, Siphaphana, Swiphaphana, Sikutsu, Swikutesou, Ngotsa, Tingshotse, Singhotsana, Swingshotse, Nhunguvana, Tinhunguvana, Ndzheko, Mindzheko, Sindzhekwana, Swindzhekwana.

K24/11

Mavito lawa i mavito ya swibya le'swi nga vumbiwiki hi vumba kambe swi endliwaka hi vana va le'swi byariwaka e masinwini. Endzimeni leyi yi nge henhla ka tsariwile mavito ya vuhwe ni vunyengi bya le'swikulu ni le'switsongo swa swibya leswi. Nsinya wa koma wu fana ni rikwembe kumbe rirhangal e'ri na navaka e hansi. Loko tinhembe ta kona ti byariwile, ti mirile, ti kurile, ti veleka swona swikutsu leswi.

Swinwana swa swona swi kula swi va le'swikulu, kasi swinwana swi va le'switsanana; na swona swi va ni swivumbeko swa tinsaka. Loko swikutsu leswi swi kurile ku ringana, swi vupfile swa khiwa swi ya endla mintirho le'yi swi fanelaka. Maphapha ma bošiwa milomo, kutani ma swekiwa ma vupfa swinene; kambe milomu ya kona mi fanele ku va le'mitsongo loko yi bosiwa hikuva yi ta kurisiwa ku fika e mpinweni loko yi sendziwa.

Loko ma vupfile swinene swa le ndzeni swa kutsuriwa, kuhari wa ku sala ku nga ha ri na ntshumu ša swa le ndzeni. Loko ma khiwile ma nga si vupfa ma ta phovorhela laha ku swekiweni, kasi loko ma khiwile ma fikile swinene e mpinweni wo vupfa ma ta huma swinene laha ku swekiweni. Loko yi ri ngotsa yi ta lulamela ku tamela mati kumbe e vuputsu e ku fambeni kumbe loko va ya e masinwini. Loko ri ri phapha ri ta byi khoma e byalwa hambi byi ri e vuputsu (madleke). Ndzheko wona wu ta mati, kumbe ku kelela e byalwa. Le'switsanana swona swi ta va swo tshela mirhi yo tshungula ha yona kumbe ku dzahela fole. Loko si lungiseriwile ku dzahela kona e fole si ta vitaniva e mfuku; kasi loko si endleriwile e ku tshela mirhi le'miku lu si ta vitaniva e nhunguvana.

Swibya leswi swa khavisiwa (sasekisa) hi ku tsala e mavala-- swi va swi pfhateriwa hi risungunu kumbe tlhari le'ri hisi-weke e ndzilweni. Nkarhi wunyha la'va vurhonwana va pfanga ni ku khavisa hi ku rhungela e vuhlalu.

Loko yi ri nhunguvana a yi khavisiwi hikuva yi tamela mirhi  
le'yi pfanganisiwaka ni mafurha ni vulombe, ha kanyingi ya  
rhomba hi mafurha lawa.

### Rikindza.

[ Rikindza hi Šinwana Ša le'swi bohiwaka(ambariwaka). Ri bohiwa e Šisutini. Ri tala ku bohiwa hi swihlangi. Ku khweketiwa e ka rona e Šideka. Šideka leši i nguvu leyi ſwana a fanelaka ku yi phindzela leswaku loko a cnha kumbe a tlakuriwile hi munhu a ſaga ſwi thyakisi, a onhela kona mana wa yena a kondza a ta ſwi teka a ya ſwi hlangula. Ri ſga endliwa hi ſgo ngoti kumbe lapi kumbe e vuhlalu. Vuhlalu byi ſga endla e rikindza e ka la la'va ſwi kotaka, hi leswaku la'va kotaka ku byi ſava. Vuhlalu lebyi byi huleriwa hi ku tsondzeriwa e ſgotini le'yi tsindziyeleke ni ku leha ku ringena e ſisuti ſa ſwana. byi tirhiwa byi ri bya tinsaka-nsaka---byo basa, bya ntima, byo tshuka hilsha munhu a rhandzaka ha kona.

[ Hitlamu <sup>(nkhamo)</sup> ri bohiwa e ſisutini. Ri tala ngopfu ku bohiwa hi vakhegula ni vavasati va vatswedyana. Loko munhu a tikhamile hi rona ngopfu loko ~~mu~~ munhu a ri ni ndlala ra antswisa hambi ri ſga koti ku yi hangalasa. ~~Mukhamu~~ lowu ſga enaliwa hi nguvu kumbe ri ſga va vamba ra nghole ya dzovo.

Timbhovu. Timbhovu ti bohiwa e milengeni. Loko ſwi bohiwile e milengeni ya ſihlangi ſi ta tsakisiwa hi loko ti endla vuntšantšantšha loko a ri karhi a famba; yena o ta pfanga ni ku tshatshamela hi ku tsakisiwa hi mpfumawulo wa tona. Timbhovu i vana va murhi lowu va nge i mbhovu. Wu mila e minkoveni ya le swihlahleni ſwa titshava, <sup>n</sup>, ngopru laha nkova ~~w~~ wu sungulaka kona, laha ko tsakama. Murhi wa kona wu fana ni(banana) mu-yombva. Loko wu kurile wu fikile e mpinweni wa wona wa rhumbuka. E ſitšhotšho ſk ſa kona ſi ta humesa ſwila va le'swo tala, kutani ſwila ſwi ſwi ta tswala vana. Loko va vupfile va endla ntima, va nonoiwia. Murhi lowu wa tsema wa wela e hansi ku khiwa e timbhovu leti. Ti hiseriwa e ~~ni~~ ſiungunu ti boſiwa(pfateriwa). Ti huleriwa e ſgotini, ~~tj~~ bohiwa e milengeni. Loko ku tšiniwa mbhandza(swintšantšantšha) ſwi engetela ku seseke ka ntšino hi mpfumawulo wa swona. Vuntšantšantšha ku endla tona loko ti banana, a ti na ntšumu e ndzeni ka tona, hikuva a ti na vundzeni. Timbhovu ti tirhisiwa hi vavanuna(madzaha) ni vavasati(vananyana)

24/11

Siseketelo(šiqamelo) Zulu origin.) Ša vanhu Ša vatliwa. A Ši endliwi hi malapi kumbe swinwana le'swi olovaka tanilihi laha valungu va endlaka ha kona. Šiqamelo Ši vatliwa hi nsinya wa murhi. Si endliwa Ši sasekisiwa leswaku Ši ta languteka. Ku tsemiwa mirhi ieyi vanhu va tololaka ku vatla ha yona--p nšenhe, ~~muyangazi~~, Šitsalala, mbhesu, Šilutsi ni minwana le'yo fana na yona hi ku tiya. Na kona kwala murhi lo'wu kumekaka laha vanhu va akeke kona hi wona lowu va wu tirhisaka.

Ku tsemiwa Šipombondzwana Ši phaphiwa Ši endla mivamba; e ~~henhla~~ ni le hansi ku tshikisiwa Šisweswo nkarhi lowu ku karhiki' ku vatliwaka. Ku fanele ku kovotliwa lomu Šikarhi ku Ši sasekisa ~~hisa~~ tlhelo rihwena ku hunguta ku tika. Ku nga siyiwa swo tihiva swirharhu kumbe mune ku landza vukulu bya Šiseketelo. Va kavatla ~~va~~ va boša matlhelo mambirhi ma hlangana. Le'swi siyiweke swi tihiva swa vatliwa swi Štswulungeka swi saseka. Hala henhla ~~ku~~ endliwa wo nge ku phovorhela e Šikarhi ku tlakuka lomu matlhelo leswaku Ši ta amukeia swinene nhloko kumbe nhamu. Loko Ši ~~vatliwile~~ Ši hetisisiwile Ši Štswulungekile Ši ta fanele ku ~~ta~~ Šasekisiwa. Ši tsariwa mavala hi ku kenyakenya swi hambana-hambana ~~shana~~, kutani e ndzhaku swi ta endliwa leswaku swi vonaka swinene ~~swi~~ hi ku hisahisa hi tihari le'ri hisiweke e noziiweni ri prihatela-prihatela. Swiseketelo leswi swi ni tinšaka Šsaka hi ~~ku~~ tekela-tekelana ka vanhu ioko va ~~v~~ndzamene hi matiko iawa va akeke ka wona. Tshaku rona ri fanele ku iulama swinene ~~ri~~ ta kota ku tikirneia e hansi. Swiseketelo leswi swi tirhisima ~~ma~~ hi vakulukumba(makhehia)hi leswaku ia'va knehliweke swidlodlo ~~o~~. Swidlodlo leswi swi rhungeleriwa e misisini, masuku ioko munhu a etlela anga swi koti ku Ši susa, hikwalaho nhloko yi fanelaka ku hayekiwa e Šiqamelweni leswaku Šidlodlo Ši nga ~~onheki~~ hi ku pnateka ioko Ši knumba e hansi. Šidlodlo Ši endliwa ~~wa~~ hi mumpfu wa tinyosi.



Šiseketelo  
Šiqamelo—Zulu origin

Mitirho yo luka, i enaiwa hi vannu hikwavo-hi leswaku vavanuna ni  
 vavasati va yi endla. Mitirho leyi e tindhawini tiñwana yi endli-  
 waka hi vavanuna e ka tiñwana yi endliwa hi vavasati, kutani swi ~~hla~~  
hla marisa leswaku hikokwalaho ka yini va endla mitirho ya vavanuna va  
 ri vavasati, kumbe mitirho ya vavasati va ri vavanuna. Kasi siku ~~tiñwana~~  
~~tiñwana~~ va lo swi endlisiwa hi ku vona yi ri fanelo kona e nkarhini  
 wolowo; kutani swo mila, wu va ntirho wa volavo va nga nyikiwa wona e  
 nkarhini wolowo, masuku wo hundzuka nawo.

Hi ta sungula hi le'swi lukiwaka ~~swo~~ vuñlayiselo bya timbewu ni  
swikudya.

SITENDZA. Sitendza ſi lukiwa hi byanyi ni byewu, ni tinhī(minkhavi)  
 le'to tsakama. Loko munhu a lava ku endla e sitendza o sungula hi ku  
 hlengeleta e byanyi ni tinhī ta kona na byona byewu. Mabyanyi lawa  
 va tolovelaka ku luka ha wona hi lawa:--Sivopfu, Mbondjani, Mušiki-  
 djani, ntſila-wa-mbyana(mpapa)ni tlhonwe; kambe mpapa wu tirhisiwa  
 ntsena loko ku nga kumeki le'byiñwana hikuva wu hatla ku bola.

E ka bya mihlovo leyi ya mabyanyi lowu kumekaka e kusuhi ni laha ~~munhu~~  
 munhu a nga kona hi wona lowu a wu tekaka. Mabyanyi lawa ma kala e ka  
 tiñwana tindhawu, kasi e ka tiñwana byi kona hikwabyo.

Tinhī le'ti lavekaka ti nga va ta mbahla, ntshepuhani, ſintomantu-  
 mana, ~~nurimba~~ lambeva, kumbe mponwana. Loko munhu a famba a lava lowu a  
 hlanganaka na wona e ſikarhi ka yoleyi wo tsema wona. Swa tsakisa ~~lo~~  
 loko munhu a kuma rišaka riñwe ku ringanisa le'ti hetaka ſitendza, ku  
 hlanganisela hi loko ti kala munhu a ku ndzi to yini. Tinhī ta mirhi  
 leyi ti rhandziwa hikuva a ti hehliwi; kasi loko munhu a nga tirha hi  
 mirhi le'yi hehliwaka ſitendza ſa kona ſi nga hlakala ni lembe ri  
 nga si hela. ſitendza ſi tiyisiwa hi tinhī leti.

Byewu na byona ku tsakeriwa ni ku rhandziwa bya mirhi leyi:--~~mirhi~~,  
siluvarhi, ſimombyana, ntswiriri, munga, ſirhomberhombe, nkuwa, ſio-  
 ndzwa, ntswembyana ni swikwenga. Loko rišaka riñwe ra byewu lebyi ri  
 kumeka munhu wo tiva leswaku ntirho wu ta famba; hikuva hikwato ~~ti~~  
~~ti~~ ſinšaka leti ti tiyile, ta khomelela hambi ti hundzana-hundzana hikuva  
 swilo swi nga ka swi nga fani hikwaswo.

Loko swilo leswi swi hlengeletiwile hikwaswo ~~mu~~ munhu wo teka ~~mu~~

~~chi~~

K 24/11

tinhi a vatla swisinya swa tona a ta kota ku tlhomela loko a sungu ~~lu~~  
~~ku luka hi byanyi.~~ Byanyi lebyi byi lukiwa hi ku tsondzeriwa, byi  
 ri karhi byi bohiwa, kutani ku tlhomwa tinhi leti, masuku munhu a  
 sungula ku nkhwinsa, hi leswaku byanyi le'byi ~~s~~ schiweke byi famba  
 byi bohiwa, ~~byi~~ pfangiwa ni rinhi. Sikhedyana ſi fanele ku tſeriwa  
 laha ku sunguleriwa kona; masuku loko ſi rhendzelekile ko hlayayana  
~~ayen~~ ſi hundzuluſiwa leswaku ſi endla tshaku. Tinhi sweswé ti sele  
 e ndzeni ku vonaka ntsena byanyi, e handle ~~f~~ swiñwe ni hwevu lo'wu ~~ba~~  
~~g~~ohaka mhandze--ri nga rinhi.

Tinhi ta kona ti sungula ti ~~ng~~ ri tingani, ti ya ti ri karhi ti ~~en~~  
 engeteriwa ku fika laha ſi nga na vundzeni lebyi munhu a kolwaka ha  
 byona; masuku a ſi nyika makhwiri(vandzeni). Loko ſi fikile e ſikarhi  
 ſi ta sungula ku tlhela, hikuva tinhi ti petsiwile ti bohiwa ~~ie hen~~~~ba~~.

Maengetelele ya tinhi swi fana ni loko valuki va le'swa ſilungu va  
 engetela masoko ku kurisa le' ſi lukiwaka, ni loko va hunguta masoko  
 ku tsongahata---ku ſi endla le' ſitsongo tanihiloko ſi ya e ku dlayi-  
 leriweni, e noñwini. Loko muluki a lava ku luka ſitendza le' ſikulu o  
 tsema tinhi le'to leha; kasi loko a lava ku luka ſitendza le' ſitso-  
 ngo o tsema tinhi le'to koma. Loko hwevu wu hela wa tlhaviketiwa, na  
 byona byanyi byi famba byi ri karhi byi tlhaviketeriwa. Munhu o ~~f~~  
 fanele ku languta leswaku byi va e ſikarhi hi minkama hikwayo leswaku  
 byi ~~nga~~ ti vonaka lomu byi ~~nga~~ famba byi enghenisiwa kona.

Loko ſi lukiwile, ſi herile, ſi fanele ku dlayileriwa. Munhu o endla  
 rhengwe ra byona byanyi. Rhengwe leri ri tsondzeriwa swinene hi bye-  
 wu le'byo tiya, le'byi ~~nga~~ tirha ſitendza leſi. Loko ſi tsondzeriwile  
 swinene byanyi a bya ha vonaki ko vonaka byewu ntsena. Ndzhaku ri ta  
 vekeriwa e noñwini wa ſitendza ri rhungeleriwa kona hi ku tlhava e  
 sokweni le'ro rhanga, va hulela hwevu va koka wu ya boha ni rhengwe.

Hi wona makumu ya ſitendza. Vanwana va ſi endlela ni ſifunengeto  
 kambe ha kanyingi ku funengetiwa hi ſirhengele, ~~ka~~ lemiwa hi vulongo  
 bya tihomu. Loko ku nusiwa le'swi ~~nga~~ lomo, le'swi lavekaka va ~~ka~~  
~~le~~ mula; loko va tekile leswi va swi lavaka va tlhela va lema kambe.

NGULA. Ngula i risaka ra šitendza. Na yona yi lukiwa hi byanyi ni byešu. Ku hambana ka swona hi leswi šitendza ši nga ni tinh kasi ngula yona yi hava. Na kambe ngula yo tlhaviwa kasi šitendza šo nkhwinsiwa. Masungulele ya tshaku ya fana ni loko ku sunguriwa ~~šitendza~~, kambe ku nga tihomowi tinh. Hambi ya ri wona maendlela ya tshaku i ~~xswinwe~~.

Munhu o fanele ku va ni ~~tlhavu~~ ya rinh le'ri vatliweke---a tlhava ha yona a hulela nwevu, a koka. Nwevu lowu wu ~~hlanganisa~~ nonga lo'wo rhanga ni nonga lo'wuntswha lowu munhu a taka na wona. Loko nwevu wu hela, ku tlhaviketiwa wunwana; na byona byanyi byi fambisa ~~šisweswo~~. Ngula yi nyikiwa vundzeni tanhi leswi ku endliswaka ~~šiswona~~ loko ku vumbiwa mbita. Loko yi fikile e šikarhi yi sungula ku ~~tlherisiwa~~, swi fambisa ~~šisweswo~~ yi ko yi ya fika e nonwini---laha yi ~~fikaka~~ yi ri yitsanana. Nom wa kona na wona i rhengwe le'ri endliweke hi byanyi, le'ri pimeke ku ringana laha munhu a nga pima kona.

Rhengwe leri loko ri herile ri vekeriwa kona kwaia nonwini ri ~~tlh~~  
~~ngeleriwa~~ kona hi ~~bosa~~ nonga lo'wo rhanga ku huleriwa nwevu wu ~~kokiwa~~  
~~wu~~, wu boha nonga lo'wu ntswha. Ngula yi vuriwa leswaku yi herile  
~~loko~~ yi endleriwile šifunengeto, handle ka šipfalo a yi si heia. Kambe la'vo loloha vo na heta n̄wamuni vo tshika, va ku yi herile; kwalaho yi ta fanelia ku funengetiwa hi širhengele. Ku lema hi vulongo swi endliwa e ka swibya hikwaswo lomo ku ~~hlayiseriwaka~~ timbewu kona. Šimbitana leši ku ~~hlayiseriweke~~ mbewu ya matambala e ka šona ~~sa~~  
~~emiwa~~ na šona; kasi na rona khuwana leri ku ~~tshereweke~~ mbewu ya ~~swelenhlampfu~~(šivedlhana)na yona ya lemiwa.

### ŠIRHUNDZU.

Sirhundzu i šibya leši vavasati va rhwalaka mavele, timanga ni ~~swinwana~~  
swo talatala hi šona. Ku ni tinšaka tirharhu ta swirhundzu.  
(a) Sirhundzu ša mukhamaga. (b) Sirhundzu ša tinsatso. (c) Sirhundzu ša milala. E ka tinšaka leti tirharhu ša tinsotso ši koka mahlo swinene kasi leswi swinwana hambi swi lo tlhaviwa hi vatlhavi, swi sasekisiwile  
~~a~~ swi khi ntshumu e ka širnunazu ša tinsotso. Kambe na šona ši fanelia ku va ši hundzile e mavokweni ya mutlhavi; loko a ri lo'wo tlhakanya(mbhonya-mbhonya šisaka ša tuva)na šona ši nge languteki. Tinšotso(creepers) i šimudyana šinwana le 'ši talaka ku mila lomu ~~sa~~

ka matshuka ni le tihondzosini. Lomu ſi, tiphineke kona ſi nava ſi leha ngopfu. Vatlhavi va swirhundzu loko va famba va lava, va ya ti kuma vo rharhambulela(tsuvula va koka)va ri karhi va boha tihari leswaku ti ta rhwaleka loko ku mukiwa. Loko ſirhundazu ſi ta tiya swinene tinsotso ti fanele ku swekiwa, ti vupfa swinene.

Loko ti vupfile, ti sukile khamba ra le handle, ta panozeleriwa, ti tsongdzeriwa hi riñwe-riñwe. Kambe ti fanelia ku khwayiwa loko ti nga si tsongdzeriwa leswaku e ku tlhaveni munhu a nga ha karhateki, a to teka hi riñwe a tlhaviketa. E matshahweni ya byanyi le'byi endlaka ~~no-~~  
~~nonga~~(muthambi: suto) <sup>origin</sup>ku loko ku tlhaviwa ku tirhisiwa tinsotso le'to tsindziyela(nuna), kambe loko ſi ta tiya swinene ſi nga petseki loko ſi tlakuriwa ku tirhisiwa tinhil le'to tiya ta ſimudyana ſinwana le' ſi milaka lomu ko tlhuma ſi ta nava e henhla ka minwana mirhi. Šona ſi vitaniwa(Sivudze)sirhovakanyi. Hi ſona le'si endlaka nonga(nuna).

Matlhavela ya kona ma fana swinene ni leswi ~~e~~ngula yi tlhavisiwaka ſiswona. Loko va swi rhandoza va tlhava ku hingakanya masoko ya ~~tinsotso~~  
~~te~~ leri ri nga kokiwa ku boha nuna lo'wo rhanga, kumbe va nga hingakanyi ~~ken~~. Loko va hingakanya masoko ya tinsotso letima ta famba ki ~~then~~  
~~rhandozeleka~~ kambe ma ri karhi ma lulamile; kasi loko va nga ri hingakanyi rinsotso leri, masoko ma ta lulama---phye-e-e.

Sirhundzu a ſi endlifi vundzeni; ſona ſi fanelia ku ya ſi ri karhi ſi ahlema ku ya fika e nkohweni(makumu laha ſi helaka kona). Ku kula ka ſona ku pimiwa hi leswi munhu a kotaka ku swi rhwala loko swi tſheriwile lomo. Kunene ku pimiwa mpimo lowu wu nga kotaka ku rhwariwa hi vunyingi bya vanhu, ku nga ri leswaku ku rhwala la'vo tiya, va matimba  
ntsena. Swirhundzu le'swikulu swi enghena swi ri mune(4)e nkwanemni (saka)  
(four baskets in a bag) Sirhundzu ſi dlayileriwa hi tindlela ~~te~~  
tumbirhi le'ti hampaneke:ku vekeriwa nonga(nuna)lo'wo vonaka, hi leswakwu  
wu kula ku tlula ieyi yi taka yi ri karhi yi tsongdzelia; kutani munhu a tlhavela e mahlweni ni le ndzhaku. Swona swi tsakisa mahlo, swi sasekile swinene, kambe a swi tiyanga ku fana ni loko ku tlhaviwa tanjhi mmiri wa ſirhundzu. Ndlela ieyi yi tiyisa nkomo swinene, hi leswi na wona masoko ma fanelaka ku tshitshingana(masoko ma vandzakana ngopfu).

Hambi rinsotso riñwe ri tsemeka, a ſi nga ~~atl~~hantlheki, kwalaho swi ta va swi nga onhangwa ntšhumu. Sweswi ſirhundzu ſi herile, tshaku ra

šona ri fanele ku rhungeriwa šidzobyana leswaku loko ſi tikirhetiwa e hansi tinsotso ti nga khomi hansi kambe ku khoma ntsena šidzobyana  
lesi.

Sirhundzu ſa mukhamaga. Na ſona ſirnundzu leſi ſi tirhiwa hi ndlela leyi yi fanaka ni ya loko ku tirhiwa ſirhundzu ſa tinsotso. Mukhamaga i murhi lo'wu fanaka ni muyombva (banana), wu tala ku mila e minkoveni ya lomu tintshaveni. A wu lehi ngopfu kambe wa tsindziyela.

Ku kwamuriwa khamba ra mmiri wa murhi lowu, ri pandzeleriwa, swi anekiwa swi oma. Kutani loko ku tirhiwa hi swona, swi olovisiwa hi ku boheleriwa e mfungeni wa byanyi wu petiwa e matini, wu ta hamba wu phuphuteriwa loko ku ri karhi km tirhiwa. Swi pandzeleriwa swi va swiphepherhele swikulwanyana. Məukur loko munhu a tlhava, hala ntlhavu yi phohlaka ha kona yi fanele ku handzula mukhamaga hi le ſikarhi. Mayiwele ya ſirhundzu i manwe. Si dlayileriwa hi ndlela le'yi fanaka ni ya ſirhundzukulobye; na ſona ſidzobyana ſa vekeriwa leswaku tshaku ri nga ti tshuka ri hatla ku hela.

(3) Sirhundzu ſa milala. Swi twala swinene leswaku vanhu va tirhisa swilo leswi va nga na swona e kusuhi; hi leswaku swilo le'swi kumiwaka e matikweni lawa va tshameke ka wona. Milala a yi mili matiko hi kawau, kambe ku kona lomu yi milaka kona, kutani vanhu va tindhawu te to hi vona va yi tirhisaka. Swirhundzu, Mabetsa, ni tifuneko swi endliu hi vanhu la'va akeke e matikweni la'ma milaka milala. Va-Tsonga va swi endla hikwaswo leswi.

Matlhavela ya ſirhundzu ſa milala ma ha ri manwe ni ya le'swinwana. Ku hambanayana ku nga va kona; vanwana nonga '(nuna)wa kona va endla hi tinhlamalala, kasi vanwana va endla hi tinsotso kumbe ſivudze. ſimbeko ſa ſirhundzu ſa milala a ſi tsakisi, ſi endla ntlurhu---hi leswaku ſi yima ngopfu. Hambi swi ri tano wo nge swi endleriwa leswaku ſi ta tiya; hikuva loko ſi endliwa ku fana ni ſa tinsotso kumbe ſa mukhamaga ſi nga hatlku ptihantlhaka loko milala yi tsemeka. Yona hi yose a yi tiyanga kukota tinsotso kumbe mukhamaga.

Sirhundzu leſi ſi nga khavisiwa hi ku sweka milala kuniwe ni mahantu ya mirhi miwana (nyiri---nyiyi, nwantshotshelamandleni, kumbe natluka ya mpenthulo: ſimudpana ſiwana le' ſi hunazulaka). Na tona tinsotso ti nga endliwa hi ndlela yoleyo. ſirhundzu ſa milala ni ſa mukhamaga swi dlayileriwa ku fana.

Sitshatshana(šitshatsha) i nwana wa širhundazu. Le'šo rhanga hi le'si ~~Tsongo~~  
teonge kasi le'sa vumbirhi hi le'sikulu. Maenqieia ya kona i manwe. Le'  
 šikulu ſa kona ſi kota ku rhwala swo talanyana; kasi le'sitsongo ſa ~~ko~~  
~~ko~~ na ſa ~~mi~~ tirho le'mitsongo. Si nga rhwala swivedyana lokou vanhu va ya  
 e nkosini; ſi nga khelka miroho tanjhi musidji, muphye, ſihadja, mirono  
 ya tinyawa loko yi khusiwa, ſi nga hungela lomo swiluva swa tinhembe.  
Sitshatsha ſi rhandziwa hi la'vo tala e ku tirthela e ka ſona hikuva  
 hambi munhu a ſi tatiile a ſi tshovi(ku tika). Le'sitsongo ſa kona ſi ~~tala~~  
~~ku~~ khavisiwa. Handle ko enclia mavala hi ku sweka tinšotso kumbe milala  
~~ni~~ mahanti ya mirhi, kumbe matiuwa ya yona; vanwana va sasekisa hi <sup>ku</sup> rhungela  
~~la~~ e vuhlalu. Vuhlalu iebyi bya ſi bombisa swinene. Loko ſi ri hi nalela  
~~yo~~ yeleyo ſa khateia. Hi ſi-Tsonga (ſa enaliwa, hi tinšaka tinwana ta  
 vanhu--Bantu) ſibya le'si khatelaka ſi bombisiwa ngopru.

#### -SIVUYA

Sivuya i ndnawu le'yı nga lungiseriwa ku huleia kona e mavele. ~~Si~~  
vuya ſi nga encliwa laha munhu a swi rhanczaka; ku nga va e kaya ioko  
 nsimu yi ri kusuhi ni ie kaya, kasi ioko nsimu yi ri kule swi antswa ku  
 hulela mavele kwaie nhoveni ma vuya e kaya ma ri mavele. matshala ya  
 nwahuva ma akiwa e nazeni ka nsimu kumbe e maſaſukweni ya nsimu iaha  
 munhu a vonaka leswaku ku tiyile. Ku khuriwa ſivandia ieſi ringanaka ku  
 kula ka matshala kumbe ſitlati swa kona. Loko ku ringanisiwile iaha ~~hansi~~  
~~ku~~ phupnuteriwa ni mati, ku vanziwa(ku ba hi ſibo), ku fideriwa ku /rh  
 ta sindziwahi vulongo bya tihomu loko kutani ku ta sunguriwa ku hula.

Ku encliwa e ſikhedyana kumbe swimbirhi loko vanhu va hlayile; swi-  
 khedyana leswi hi wona e matshuri ya kona lomu ku huleriwaka kona hi  
 misi tanjhi loko ku duriwa timanga kumbe ~~ma~~ mavele. Loko wa ha ri miso /e  
 va humesela mavele va ma hangalasa kwala ſivuyen; ~~ku~~ loko ri sungula  
 ku tiyela va sungula ku ma hlengeleta ma biwa hi swibo. Masuku lcko ma  
 vupfile, hi leswaku loko mavele ma hambene ni mungu, va teka tinhlelo va  
 tsutsusa hi tona. Loko ku ri ni moyo wo ringana swi hatlisisa e ntirho  
 hikuva moyo wu ta teka mungu wu haha, kasi mavele ma ta wela kwala ~~hansi~~  
~~hansi~~ hikuva wona ma tika ku tlula mungu. Mavele ma tsutsusiwa hi tinhlelo  
 Tinhlunga ti peperhiwa hi tinhlelo, ti va ti hlunguhliwa hi tona tinhlelo  
~~lo~~. Tinhlunga leti hi tona leti ti tſheriwaka e swikhedyanini leswi---  
 matshuri la'ma endliweke e hansi, ti duriwa(kandza), ti ri karhi ti ~~peperhiwa~~  
~~peperhiwa~~

I nwahuva kumbe masalani kumbe ſivelenhlampfu le'swi huriwska hi nala leyi; Swona swi ta tſheriwa e switendzeni ni le tinguleni ni le ~~mardulwini~~. Loko ma ri mavele ya swifaki vo khumuzela hi marioye kwala ~~šivuyen~~ kumbe e ſivaveni kumbe e tindlwini hilaha swi ranelaka ha kona.

Wona ma ta tſheriwa e nkundleni, loko ma tſheriwa e ſitlatini hi loko ma ri matsanana, hikuva ma ta matla ma dyiwa ma hela.

#### 6. NKUNDLA

##### - NKUNDLA -

Nkundla hilaha ku hlayiseriwaka kona e mavele. Nkundla wu tſeriwa e ~~hansi~~, wu tala ngopfu ku tſeriwa e tshangeni ra tihomu. Na kona e handle ka tshanga e rivaleni ra ndyangu wu nga tſeriwa. Minkundla ya muti yi tala ku tſeriwa ndhawu yinwe, hi leswaku yi tshama yi ſasamele. Ku langiwa ~~na~~ laha ka misava le'yo tiya, laha ku nga hava muhlwa, masuku minkundla leyi yi vekiwa kona.

Loko wu sunguriwa e nkundla ku fanele ku endliwa e muti (ndyangu) e ndhawu ya rivala e hansi ka misava kambe e henhla ka nkundla. Ndhawu leyi hi yona yi nga ta va ya tlolo. Nyangwa kumbe nomu wa kona wu fanele ku va e ſikarhi swinene; na swona wu va wutsanana ku ringana leswaku ~~munhu~~ a nga kota ku enghena. Mutſeri wa kona o sungula hi ku tſela hi ~~šikonwana~~ le'ſi lumeriweke e mbhinyini lo'wo nge i musi, kutani loko munhu a tſela wo nge wo kandza. O ta tſerisa ſisweswo a ko, a ya sungula ku gupa. Ku sungula ku anamisa(gupa)hi loko munhu a ku loko a yimile e ndzem ~~na~~ a fika hi le matsolweni. Misava ya kona yi hakutiwa hi le'ſi fanaka na ſirhengele, yi ri karhi yi ya tſheriwa e kule. Loko a gupile(tſela ~~lo~~ matlhelo ku anama) a kumile e ndhawu laha a nga manamaka kona, o ta sungula ku tſela hi ſifikana(ſikonwana le'ſo hela) le'ſi lumeriwaka e ſimbhinyanini le'koma, leſi munhu a kotaka ku ſi khoma hi voko riñwe ~~lo~~ a tſela. O ta tirhisa ſisweswo a ko a kuma e ndhawu yo tshamiseka, ~~masuku~~ a ta tirha a ntshunsekile, a tshamisile swinene. Kwala ku sunguleni ſikonwana leſi ſi tala ku nyikiwa munhu lo'ntsongo a va yena a sungulaka a endlela mutſeri e ndhawu. Nkundla wu nga tſeriwa wu enta swinene ~~munhu~~ a nga swi koti ku huma handle ka phandze. Wu nga anamisiwa ku ringama ~~na~~ ku nava ka munhu kwale hansi ka wona. Kambe yi tala ku kuia malembe wolawa vanhu va pfunaka e mavele la'yo tala ngopfu. Loko wu herile wu ranelaka ku sindziwa wu va wu vaveriwa. Wu tala ku vaveriwa ni madyambu

ms/


wu ta kukuriwa ni miso. Hi leswaku wu kukuriwa loko wu horile. Ku ~~ma~~  
Sunguriwa ku tsheriwa vudyangwana kumbe mungu wa mavele ya swifaki loko  
 ku ta tsheriwa e mavele. ~~fewe~~ swo loko swi endliwile , swi herile, ku ~~y-~~  
sheriwa e tlolo, ku lemiwa hi vulongo bya tihomu, kutani ku tsheriwa e ~~mis~~  
 misava ku seleteriwa. Tlolo i hanti ra nkanyi; ra tsemiwa ri biwa, ri su-  
 siwa(namuriwa)ri ya oziwa e ndzilweni wa byanyi ri nyawuka swinene;ku-  
 tani. loko ri wu twile swinene e ndzilo ri phuriwa ri tshambulutiwa ri  
 tshikeleriwa hi maribye ri omu ri ololokile. Ndzhaku ra kangandzeriwa  
 ri ringanisiwa ni ndyangu wa nkundla.

Loko mavele ma humesiwa e nkundla wa ha tele, wu ngo na pfuriwa ~~ma~~  
mavele yo nuseteriwa(hakutiwa); kasi loko mavele ma ri e hansi wu fanele  
wu / ku sungula hi ku tshikiwa ~~ya~~ hola. Swi endleka ha kanyingi leswaku wu  
 hatliseriwa wu nga si hola swinene, kutani ku lovile vanhu vo tala hi  
 ndlela yoleyo. Hi leswaku munhu wo fela kona ſikanwe hi ſihluku.

-Sitsengele-(Pigs' trough)

olova ~~le~~ Sitsengele i ndyelo wa ngiluve. Sona ſi tala ku endliwa hi mirhi  
 le'yo olova. Ngopfu ku toloveriwa ~~ku~~ laviwa nkanyi, muvale, simombyani,  
 nkuwa ni mihwana mirhi le'yo tano. Ku ~~tsemiwa~~ nsinya wa murhi, wu ~~pula-~~  
~~pula~~ kanyisiwa, swipombondzwani le'swi ringanakasisungunu kumbe swimbirhi  
 hilaha munhu a pimaka nguluve kumbe tinguluve ta yena. Ši gupiwa hi ~~si~~  
~~si~~ hloka, nsendzo kumbe mbatlo. A ku tsemiwi nsinya lo'wukulu ngopfu, hikuva  
 wu nga tlakuka ku tlula iaha nguluve kumbe tinguluve ti nga ta swi kota  
 ku dya ti nga enghenisanga milenge lomu ndzeni ka ſitsengele. Na swona ~~si~~  
~~ſitsengele~~ a ſi fanelanga ku enta ku tlurisa. Nguluve yi fanele ku heta  
 swakudya le'swi nga e ſitsengeleni yi nga enghenisanga mavoko lomu nazem  
~~si~~ ka ſona. E ~~fundzeni~~ bya ſona bya hetisiwa; hi leswaku ku nga vi ni ~~ma~~  
 mahlehlleleti; ſi tswkulungeka hambi ku nga ri ngopfu.

Loko ſi vekiwa ~~si~~ ndzeni ka tshanga ſi nga seketeriwa hi ku bela e ~~ti~~  
~~ti~~ mhengu lomu matlhelo leswaku hambi nguluve yi nga ringeta ku susumeta  
 hi nhompfu yi nga koti ku ſi vumbuludza. Ha kanyingi ſi vekiwa ſi sekete-  
 riwa hi timhandze ta tshanga kutani timhengu ti beriwa tlhelo rihwe, ~~ma~~  
 masuku ſi tiya. Swakudya nikwaswo swa tinsaka-~~saka~~ le'swi nyikiwaka ~~si~~  
 tinguluve swi tsheriwa kona ,ti dyela kona.



Šitsengele

Sidlodlo. Sidlodlo ſi veheriwa e nhlokweni. A hi hikwavo la'va fane-laka ku vehela(khehla) ſidlodlo. ſidlodlo ſi khehliwa e madoda(vavanu ~~ma~~ la'va nga e ſikarhi ka malembe ya ku hanya,---hi leſwaku ku tlula ntlhanu wa makume). Malembe lawa hi loko hi pima hi ſilungu; hikuva hi ſi-Tsonga a ku nga hlayiwi malembe ya vanhu. Swi nga endleka leſwaku ~~le~~-wanuna a khehla e ſidlodlo a nga si fika e malembeni wolawo. Yoloye hi loko o tshuka a katekile a kuma swa yena,a va ni muti lo'wukulu.

Kunene ku va ni muti hi loko munhu a ri ni ſuma,hikokwalaho loko munhu a tekile vasati vo tala, swi va swi nwı kata,wa swi kota ku hatlisa a khehla e ſidlodlo.

Sidlodlo ſi endliwa hi mumpfu wa tinyosi. Mumpfu lowu wu fanele ku ~~hi~~-ngeletiwa wu ko wu tala ku vonaka leſwaku wu nga heta e ſidlodlo. ~~swi~~ ſidlodlo ~~swi~~ ni vatshila va swona. Loko ſi vumbiwile, ſi pimile e nhloko ya munhu loyi ſi endleriwaka yena, ſa tsotsoseriwa swinene ſi tiyisiwa.

Masuku ſi rhungeleriwa tingoti hal a ndzeni ka ſona laha ſi tikirhelaka ~~ha~~ ha kona e nhlokweni;hi leſwaku loka ſi ta rhungeleriwa e nhlokweni, ngoti le'yi rhungaka yi ta boha ngoti leyif ni misisi. ~~Hi~~ laha hi nga vula ha kona e timhakeni ta ſiseketelo(ſiqamelo) a ſi susiwi loko ~~wi~~ munhu a etlela, hikuva ſi rhungelerile,hikokwalaho nkulukumba loyi a ~~fa~~ fanelaka ku tirhisa ſiseketelo leſwaku ſidlodlo leſi ſi nga tshuki ſi ~~on~~haka hi ku phateka. ſidlodlo leſi ſi fanela ku tshama ſi ri karhi ſi tshukutshiwa hi tluka ra murhi leſwaku ſi ta vangama. Kunene sweswo swi endliwa hi la'va nga rhandiki ku tshama ni thyaka(la'vo tirhandza).

Tihosi le'ti fumaka vanhu ta khenla e ſidlodlo loko nkarhi wo va va khehla wu fikile. ſidlodlo ſa hosi ſa susiwa ni ku veneperiwa hilaha yema ~~n~~hwini a swi rhandzaka ha kona. ſona loko ſi endliwile ſi tshamisa tiki-tiki e nhlokweni ya nkulukumba(~~mhl~~lekazi) ſi rhungeleriwa dzovo ra nqini, rona ri ku kapa lomu matlhelo. Loko ſidlodlo ſi ri e ~~ngina~~ ~~nhlo~~kweni ya hosi ſi vonaka ſi te tiki-tiki e henbla ka dzovo leri ra ~~ngina~~

Sidlodlo leſi ſi sasekile ngopfu;hosif Mohlaba Shilubana a a ri ni ſidlodlo le'so tano. A a susa loko a ri e kaya ka yena; loko a ya e ~~ti~~ ~~th~~hakeni e hubyen i a a ſi vehela; loko a ya e tinhlengeletanweni ta ~~ti~~ ~~th~~hos i ni lomu valungwini a ſi fanela ku va kona e bokisini ra tinguvu ta yena; loko va hlengeletana a a ſi vehela, kasi loko va hangalaka a a tlhela a ſi susa.



ſidlodlo

VUSENGA.

Vusenga byi beriwa(ambariwa)e milengeni.Byona byi ambariwa hi vanhu (Bantu) hikwavo va tiko ra South Africa;hambi leswi e timhakeni leti hi vulavulaka hi va-Tsonga.Ni le mavokweni bya beriwa. Ngopfu byi ~~beriwa~~ beriwa hi vavasati.] A byi hlawuli, la'vakulu ni la'vatsongo va byi bela. A hi hikwavo la'va swi kotaka ku ~~byi~~ kuma, byi kumiwa hi la'va swi ~~ku~~ ~~maka~~ swinene swa le mandleni. Loko wansati a kandzile vukati wo vonaka hi nguvu leyi a yi ambalaka hikuva ya tala; na byona e vusenga u ta nwi kuma a byi berile swinene.Ku ni le'bya ntima ni le'byo basa. Vadzingi(vagayi) va byona a va ~~byi~~ gayi e kaya ntsena, loko va famba-famba ~~vofanba~~ va khomile,Laha afikaka a tshamisa kona kwalomu ku ~~matsho~~ ~~wi~~ kona e mabyalwa,o to vonaka hi rimhondzo ra vadzingi,ni nsimbi leyi ~~matshovo~~ a dzingaka ha yona, na wona nkuma ni vundjindji le'byi kumiwaka ~~matshovo~~ ya tihomu kumbe ya ~~tihantsi~~(timangwa).] Loko a ri karhi a famoa o swula vundjindji lebyi a endla ~~ngoti~~ le'yo leha ya byona.Ni loko a tshamisile e hansi wa yi swula yi leha ngopfu; kutani loko a dzinga wa tsemelela ku pima kumbe ku ringanisa mpimo (šiyelo "Suto origin") wa loyi a nwi gayelaka. Loko munhu a ri ni šiyelo leši wo tsema a tsongza ~~la~~ ~~a~~ a ko a endla makume lawa a lavaka ~~leswaku~~ a ma dzinga e nkarhini ~~swallow~~. A nga ka a nga ri a nga byi endla ~~sikanwe~~ hikuva nkarhi wunwana bya tala ~~swinene~~.Vusenga ku ~~tala~~ ka byona ku pimiwa hi ntsengo wa mali ~~byi~~ munhu a yi vulaka; hi ~~leswaku~~ loko ~~byi~~ ri bya ka pondo (fI work) ~~vadzingi~~ o ta tiva ~~leswaku~~ i byo karhi. Byi tala ku hlayiwa hi nkatselwa--- hi ~~leswaku~~ ku hlaya hi byimbirhi(double the number).Loko a vona ~~leswaku~~ swi tele o sungula ku gaya. Nsimbi leyi munhu a gayaka ha yona yi vekiwa e kule,kutani loko munhu a ri karhi a gaya yi ta va yi ri karhi yi ntlha-ntlheka(tsondzululeka) hikuva a yi ~~tsndzeriwile~~.] Loko a gaya o boha e . nsimbi e šiyelweni masuku a khoma nsenga hi voko ra šimatsi a tlhandleka e šintsandzanini leši a gayelaka ka ſona, a khoma rimhondzo hi voko le'ra šimatsi a vekela e henbla ka nsenga a swulela hala tlhelo ra yena. Loko a ri karhi a endla sweswo nsenga wu ri karhi wu rhendzeleka hi kona ku swula ka swona. Munhu a nga fambisi ko ~~ta~~ nsenga wu nga si hela.] Munhu loyi a kotaka ku gaya swinene hi loyi a minyaka---hi ~~leswaku~~ swi hlangana swinene;kutani na kambe ni laha a dlayilelaka kona vanhu vo nyangela lokou va ta ku vona. E milengeni va tala ku ambala le'bya ntima kasi e mavokweni va tala ku ambala le'byo basa. Loko munhu a ta ku o bombile o fanela ku va a berile e vusenga. Vusenga byinwana byi engeteriwa ku bomba hi ku ~~va~~

theriwa e tikhoto

Tikhoto( vanwana va ri i vukhoto)

le'yo K24/11

Tikhoto (vukhoto) ti endliwa hi nsimbi ~~bash~~ (yellow) or(gold) ya ~~wi~~ wvamba. Nsimbi leyi yi tsemiwa hi yitsanana---ku koma , yi ringanisiwa ku tsanga (rhendzelekela)e nsenga. Vanwana va swi tata kasi vanwana a va swi tati vo swi ~~h~~walalala ku nga ku swi tsalanganisa. Tanihi swilo hikwaswo leswi vanhu va hanyaka ni ku tirha ha swona <sup>nt</sup>vusenga lebyi byi fanela ku ~~hl~~at<sup>nt</sup>swiwa leswaku byi tshama byi ri karhi byi vonaka e ku ~~se~~ sek. Vukhoto lebyi bya tirhisiwa e/ku phahleni ka ~~simhamba~~. Loko va ya thethela (ku vulavulela e gandzelweni) ~~swikwembu~~,va teka swilo le'swi fanaka ni ~~V~~ukhoto, palu, ntsek<sup>nt</sup> wa basa,~~š~~ikomu ša Ši-Tsonga, djomela ra byalwa ni swinwana swilo leswi kumbe loyi a feke wa nkulukumba a a tala ku swi tirhisa, swi ya vekiwa e ~~gandzelweni~~ masuku ku thethiwa(~~theriwa~~ ~~se~~).

M A F O W A. Mafowa a hi mihandzu ya mirhi, kumbe swinwana le'swi ~~khiwa~~ ~~ha~~ e ka le'swi milaka tanihi timbhovu; mafowa yo endliwa. Ku tekiwa nala (milala) wu pandziwa, kambe wu va ~~wukalwanyana~~ e ka leswi ku pandzisiwa ~~ha~~ siswona loko ku pandzeleriwa swa tifuneko; masuku wu tsondzeriwa ~~ha~~ ~~hambirhi~~ e ritihweni ra vumune (le'ri kombaka) ra voko ra Šimatsi,wu phasiva siva kanwe wu tlhela wu enghenisiwa. Hi ndlela leyi wu ta fika laka wu endlaka e simfukwana le'si pfalekeke hi matlhelo hikwawo. Ku tsheriwa e swiribyana e ndzeni ka mafowa lawa ~~tanihi~~, masuku ma huleriwa e ngotini (tanihi timbhovu) ma bohiwa e milengeni. Masuku loko munhu ~~atšina~~ ~~ha~~ vutshatšatšha byi endliwa hi maribye la'nga e ndzeni ka mafowa lawa. A hi swilo swo tiya leswi, swo endliwa ntsena loko ku ya tlangiwa,masuku ~~ntshiko~~ ~~ha~~ wa swona wu ta hatla ku hela,swi hlakala.Vanwana va swi boha ni loko ku nga ri hi tlhelo ra ntlango,va tsakisiwa hi loko swi endla vutšaka-tshaka tanihi timbhovu.

N T S H I K O. Ntshiko i ntlhamu,hikokwalaho a wu fanele ku va wu vekiwile ni mintlhamu;hambi swi ri tano wu ta kuma e Šivandla ša wona kwala. E ka mintlhamu le'yi rhiywaka ku phasa e swihari ni swivandza,ku ni ntlhamu lo'wo <sup>e</sup>ngi i Širimba, lo'wu vuriwaka ntshiko.Ntshiko (ku tshikelela)wu endliwa hi ntsandze lo'wukulu. Ndžimba (murhiyi kumbe nhloti) wo tsema e ntsandze wa murhi ſi va ſona Širimba ša kona. Šinkhonkhvana, ~~ma~~ tantana(rithathe) muphiningedjo swa laveka e ku r̄miyeni ka ntshiko tanihi le kurhiyeni ka Širimba. Ntshiko wu rhiyiwa e rihlampfini le'ri biye ~~leka~~ ~~ha~~ e nsimu, Kumbe wu nga rhiyiwa e Šikarhi Ka Šihlahla e mimpfutleni(mabudulen) ya Šihari.

Loko ntshiko wu rhiyiwa e nsinhwini e ntsandze wa kona wu fanelia ka va  
 wu vekiwa e ndzeni ka nsimu. Ku biyiwa lomu matlhelo ka ntsandze leswo-  
 loko e sihari si nghena si ta famba ku lulama ni ntsandze si ko si ya fika  
 laha e mantantana a nga kona. Nyangwa yi va kona e rihlampfini laha  
 swihari swi nga ta enghena ha kona. Ku rhiya ka swona ntshiko lowu wu fanele  
 ku tlakusiwa hala handle wu khomiwa kona hi muphiningedjo leswaku ndlela  
 yi pfuleka. Mantantana o siva e ndlela. Loko sihari si ta si ri karhi  
 si famba hi ndlela leyi si fika si khumba e mantantana ntsandze lowu wu  
 to vuya e mmirini wu tshikelela; loko si ri le' sitsongo wu pfanga ni ku  
 phyandlasa(phyandlesa) Loko ku ri e sihlahleni wu rhiyiwa e nsokweni wa  
 swivandza leswi, kambe ku fanelia ku ya ku biyiwile lomu matlhelo leswaku  
 sihari kumbe e sivandza si nga ti, ku hambuka ku ko si ya khumba  
 e mantantana si khandliwa. Leswi wu nga ntlhamu wu nga lo rhiyiwa a wu  
 hlawuli. Swivandzana ni swihari swa glawa hikwaswo.---Nguluve ya nhova,  
 khumba, nhleti, mbavala, simanga tlatlani, nsimba, ndloti, yingwe, nyoka  
 hikwaswo leswi swa khandliwa hikuva nandau wa kona i ku khoma mantantana  
 ntsena. Loko ndzimba loyi a ya e ku kambeni o fanele ku famba hi ku siya;  
 hikuva nkarhi wu nwana wu pyanya e nyoka hi le sikarhi kntsumbu(mmiri)  
 kasi nhloko yona ya karhi ku famba-famba yi ri karhi yi lava le'si nga  
 yona si nga yi khoma ni ku yi vavisa. Vanwanan va lahlekeriwile hi vutomi  
 bya vona hi yona ndlela leyi, vanwana kunene va pfuniwa hi ku kuma e  
 nwungu wa ha ri nkarhi.

MASANGU. (silawu, sitheve). Sangu i silawu so etlela e ka sona. Si andla nwiwa  
 e hansi leswaku munhu a nga puluvundzi e hansi tanishi sihari. Mu-  
 nkwana o andlaleriwa e sangu, hi sona e sitshamo sa kona sa mafundza.  
 Masangu ma ni tinsaka tala. Na wona mapo ma anekiwa e sangweni. Ku ni  
 masangu la'ma tlhaviwaka ni la'ma lukiwakakunene. Ma nga tlhaviwa hi singoya  
 kumbe e nhlahle; kambe ku tele ya singoya. Singoya si tiyile ngppfu.  
 Hi sona si talaka ku anekela e ka sona. Masangu la'ma lukiwaka i ya nhla-  
 ma, mavungu, swivungwana, madjekedjeke, ngqongqotana ni swinwana. Swilo le swi  
 hikwaswo swi mila lomu milambyeni ni le matshobyen i lomu ku tsakamaka.  
 Loko lembe ri hundzile, le'swa khale swi hudyakanyiwile hi mheho ni  
 swihari ni swivandza, ku to sala ku lo wetshu-u-u. Masuku loko timpula ti  
 tlhela ti na swi ta mila ni swimila swinwana. Swi nga tsuvuriwa ni ku  
 ngeletiwa e sikarhi ka tifeti ta Dzivamisoko ku ya fika e ka Mudyasihi.  
 Hi leswaku loko ku ri karhi ku nwiwa e vukanyi, nkarhi lowu byi yaka e ku

### (3) Khumba

heleni vatirhi va mitirho leyi va swi hlengeleta leswaku loko mitirho  
 yi ta va yi herile, ſikomu ſi vuyile e kaya va ta swi kota e\* ku tirha  
 —vatlhavi ni valuki va masangu. Singoya ſi tsuvuriwa ſi pandzeleriwa ſi-  
 anekiwa ſi omisiwa. Loko ſi omile ſi bohiwa hi swikatsa ſi hayekiwa laha  
 ſi nga ta ka ſi nga khumbiwi ku fikela loko ſi ta laveka e ku endla ntirho  
 wa ſona hi tinhwheti ta ku wisa. Mavungu ni mavungwana ni madjekedje  
 swa hadiwa(hweva hi rihwevo, ſikiri from sickle) swi anekiwa swi oma.  
 Hikwaswo leswi swa hayekiwa swi yimela nkarhi wa loko mitirho yi ta va  
 yi yimile. Leswi swona swi nga hlengeletiwa ku ko ku hela tinhwheti ya kh  
khavusika(June). Ku ni byevu le'biyi nga ta fanela ku luka ni ku hulela.  
 Byona byi fanela ku tsuvuriwa. Ngopfu ~~ku~~ ni ntswembani lo'wu fanelaka ku  
 khwayiwa(tswemba). Wu khwayiwa hi mukwana. Byewu lebyi byi khwayeriwa e ~~m~~  
 nengeni; masuku nenge lowu wu fanela ~~ku~~ boheleriwa e tlolo le'ro vevuka &  
 nengeni leswaku munhu a khwayela e ~~henhla~~ ka rona nenge wu nga ti twa ku  
 vava. Byi khwayiwa byi suka thyaka Hikwaro byi sala byi basile byi nga ti  
 tshoveleleka kumbe ku nonon ~~wa~~ loko byi ~~swuriwa~~. Tinhwheti ta ha ri tona  
 leti ku hlengeletiwaka mitirho kulobye e ſikarhi ka tona. Byi hlengeletiwa  
 byi tala leswaku loko munhu a ta va a sungurile a nga ha kumi ku ~~h~~  
~~h~~atetka, byi swi kota ku eneta e mitirho ya yena. Ngoti hi yona le'yi fane-  
 laka ku swuriwa, yi tshama yi ri kona. Yi swuriwa yi leha ngopfu yi ta ~~h~~  
 hamba yi tsemiwa kunene loko ku ri karhi ku tlhaviwa; kumbe ku nga lukiwa  
 to tala le'ti pimaka ku leha ka sangu. Hikwaswo leswi swi endliwa hi ku  
 rhanda ka munhu. Masuku loko swi hlengeletiwile hikwaswo swilo leswi,  
 mutlhavi wa masangu o ta sungula. Sinwana ſa switirho leswi swi fanelaka  
 ku va kona i risungunu le'ro leha le'ri endliweke wona ntirho lowu. ~~S~~  
~~S~~angu ri vambiwa e swipingwanini(swimhengwana) le'swi beriwaka e tinhlo ~~kweni~~  
~~kweni~~ ni le milengeni. Masoko na wona ma kota ku lulamisiwa hi ku landze ~~hela~~  
~~hela~~ e ngoti leyi. Ku sunguriwa hi le tiyinhleni(makumu) ta tlhelo rinwe  
 ra ſingoya, masuku loko ku tlhaviwile hi ſinwe-ſinwe ku hlomuriwa e ~~r~~  
~~r~~isungunu ku huleriwa e ngoti leyi hi rihlamalala ku kokiwa. Ku Endlisiwa ~~si~~  
 ſweswo ku ya fika e makumu ka sangu. Loko ri ſa ri bosile ku tlhela ku  
 sunguriwa ra vumbirhi ni ra vurharhu ni ra vumune ~~swez~~ swo sangu ri ko ri  
 hela. Loko ri herile ra komiwa(dlayilela). Lomu makumu matlhelo mambirhi  
 ka lukiwa; nuko wu va e kusuhi ni ngoti le'yo tlhava le'yi nga huleriwa.  
 Nuko lowu wu nga va wuniwe hi ku tlhandlakanya wu ta va wu tiyile. ~~N~~  
 Hala tinhlokweni ni hala milengeni ku boheleriwa nkomo lo'wu endliweke

74 endliweke hi ku bohelela ~~ja~~swinwe swingoya swirharhu. Swi bohiwa kumbe ku lukiwa hi ngoti le'yo ka yi nga tswembiwanga. Hi swona ~~le'~~ swi famba ~~ha~~  
~~da~~ swi bohiwa hi ngoti yinwana ni yinwana ya le'ti ~~mga~~ tlhava e sangu ra kona. Loko singoya si lehile sangu hi le'rikulu kasi loko si komile ~~se~~  
~~sangu~~ hi le'ritsongo. Sangu ri herile.

Sangu ra mavungu, ra mavungwa, ~~ra~~ n'lalahle, ra madjekedjeke, hikwawo masangu ~~z~~  
~~lawa~~ hi lawa ma lukiwaka. Vanwana va luka hi tingoti le'ti lukiweke, ~~ka~~  
~~vanwana~~ va luka hi le'to ka ti ~~nga~~ lukiwanga, kambe ti famba ti ri ~~ka~~  
~~ti~~ sontiwa loko munhu a ri karhi a luka. Loko ti ri tingoti le'to lukiwa a swi karhati ku tirha ka ~~swina~~, munhu o fanele ntsena ku siya ~~le~~  
~~leswaku~~ nuko wa yena wa boha, a wu ~~mlha~~ntlhhi. Kasi loko byi ri byevu le'  
~~byo~~ ka byi nga lukiwanga munhu o fanele ku byi sonta tanjhi loko wo ngi  
~~wo~~ luka. Ku siya ku fanelia ku va ~~kukulu~~ ~~swinene~~ ku tlhaviketa hi ndlela  
~~leyi~~ lomu ku tlhaviketiwaka kona ~~ku~~ ~~nga~~ vonaki, byi nga vekiwi ntsena,  
~~kambe~~ byi enghenisiwa e ndzeni ka byinwana byi sonteriwa lomo. ~~Ku~~ ~~lule~~  
~~lular~~ misiwa ka nuko swa fana ni loko ku tlhaviwa hi singoya, ~~Vanwana~~ va swi  
~~kota~~ ku ~~lulamisa~~ kasi vanwana a va swi koti. Miluko leyi yi fambisa ~~ha~~  
~~si~~sweswo hi ku landzelelana ku ri karhi ku sala mavangwa lawa munhu ~~a~~  
~~ma~~ pimeke. Nuko lo'wa le makumu wu fanelia ku famba kambirhi loko ~~ku~~  
~~dlas~~ileriwa. Le tinhlokweni ni le milengeni ngoti yi fanelia ku vuya-vuya  
~~ku~~ kambirhi kumbe karharhu, ~~ri~~ ri karhi ku tekiwa kha ~~sa~~ ra mavungu ra le  
~~ndzhaku~~ kambirhi kumbe karharhu. Leswo swi endliwa hala ni hala. ~~Loko~~ ri  
~~herile~~ ku sendziwa lomu makumu hi mukwana. Tanjhi ra singoya ku leha ~~ka~~  
~~mavungu~~ ku vula ~~kukula~~ ka sangu, kasi ~~kukoma~~ ka wona na kona ku vula  
~~vutsongo~~ bya rona. Masangu ya mavungu ma endliwa ku etlela e ka wona.  
A ma anekeli hikuva ma pfuta ha kanyingi.

Masangu ma tlhaviwa hi vavanuna, kambe na vona vavasati e tindhawini  
~~tinwana~~ hi vona vatlhavi va masangu. Kwalaho swa fana ni leswi hi nga  
~~swi~~ vula leswaku e ndzhaku ka nyimpi ya ka ~~tsatsawani~~ vavasati va ka  
~~Nkuna~~ va tekisiwile ntirko wo aka e swi ~~tsatsawani~~ hikokwalaho ka khombo raku  
~~hela~~ ka vavanuna e nyimpini. ~~Swa~~ fana na wona e mavito ya vanhu vavanuna  
~~ni~~ vavasati va thyelana. Kambe swi hambana ntsena hi swigodi(~~tindha~~  
~~ma~~) lomu risaka ro karhi ni risaka ro karhi ti akeke kona. Na kona ku  
~~hambananyana~~ ku kona e ka masangu la'ma lukiwaka hi vanhu vo karhi ni  
~~vo~~ karhi; ku saseka ka wona na kona ku ya hi tindhawu, vanwana va tlulaka  
~~vanwana~~ hambi va ri vavasati va tirhaka kumb ~~ma~~ vavanuna.

nush. = numerus cys (stage no.)  
(b) = b apofrif (vulva data)

- num 0008 > 0009 ti  
b 0172 - num. outbreak Pafuri camp  
b 0242 - num. outbreak  
b 0362 - num. outbreak  
b 0812 - num. outbreak  
b 0832 - " "  
num 1120 - b 1120 NOT  
~~Atmos 1222~~ b ~~1222~~ NOT  
b 1242 - num. outbreak  
b 1402 - num. outbreak  
~~b 15x2 = num. 1520~~  
b 1590 (postpart) - num. outbreak  
b 1613 - num. outbreak  
~~b 1842 = num. ? 1841~~  
b 1983 - num. outbreak  
b 2212 - num. outbreak  
b 2252 - num. outbreak  
~~b 2273 - num. ? 227 A OK~~  
b 2272 - num. outbreak  
b 2370 - num. outbreak  
b 2450 - num. outbreak  
~~b 2472 - num. ? 2471~~  
num 2502 - most were 2520 ?  
b 2532 - num. outbreak  
b 2534 - num. outbreak  
b 2562 - num. outbreak  
b 2663 - num. outbreak  
b 2672 - num. outbreak  
b 2690 (postpart) - num. outbreak  
b 2733 - num. outbreak  
b 2764 - num. outbreak  
b 2765 - num. outbreak  
b 2852 - num. outbreak  
b 2920 - num. outbreak  
~~num 2960 - b outbreak~~  
~~" 2970 - " "~~  
" ~~2980~~ - " "

S.O.S.